




U vhiga nga tshifhinga tsha  
nyiledzo ya u tshimbila  
dzibadani

African Storybook  
Khanyisa Masemola



Uiwazi  
Lwethu



Hetshi ndi tshitudio tsha RX Radio ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.


RX Radio ndi tshiṭitshi tsha radio tsho itelwaho vhana tshine ha shuma vhana. Kanzhi vha hasha vhe kha tshitudio vhuongeloni.

Fhedzi nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani, tshitudio tsho mbo ḥi valwa.



Hoyu ndi Akhona. Ndi muvhigi wa mafhungo wa RX Radio. Nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani, Akhona o vha a sa koni u rekhoa mbekanyamushumo yawe kha tshitudio tsha RX.

Kha mbekanyamushumo yawe, Akhona u vha na nyambedzano na vhathu nga ha mafhungo ane a vha kwama. O vha a tshi ḥoda u vhiga nga ha tshenzhemo dza nyiledzo ya u tshimbila dzibadani hune a dzula hone.



Fhedzi nga ንwambo wa nyiledzo ya u tshimbila dzibadani, Akhona o vha a sa koni u ambedzana na vhatu nga ho livhaho.

Nga zwenezwo, a humbela vhatu vha hune a dzula hone vha re na ታingothendeleki uri vha mu rumele milaedza ye vha i rekhoda. Nga murahu, Akhona a rekhoda mbekanyamushumo yawe e hayani a tshi shumisa luጀgothendeleki lwawe.


Heyi ndi miጀwe ya milaedza ye a i wana.



Mulaedza wa Mudededzi Thuli:

"Ndo ḥuvha vhagudiswa vhanga nga maanda! Ndi na tshigwada tsha WhatsApp na vhabebi, hune nda vha rumela hone mushumo.

Fhedzi ndi funza fhethu ha vhatu vha si na zwavho nahone a si vhabebi vhothe vha re na inthanethe. Ndi khaedu."



### Mulaedza wa Riaz:

"Ndi vhilaedzisa nga mutakalo wanga. Nga ndowelo,  
vhaholefhali vha na maswole a muvhili a songo  
khwathaho.

Samusi ndi tshi dzula kha tshidulo tsha vhaholefhali, a  
thi koni u ḥambā zwāndā tshifhinga tshoṭhe fhedzi vha  
muṭa wahashu vha nthusa vhukuma. Vha ita  
vhungoho ha uri ndi dzula ndi na sanithaiza ya  
zwāndā."



Mulaedza wa Khethiwe:

"Ha hashu ri muṭa muhulwane nahone vhukati hashu  
hu na vhashumi vhane vha ita tshumelo dza ndeme,  
fhedzi zwino a vha khou dzula na riṇe.

Zwine ra zwi ita ndi u rabela tshifhinga tshoṭhe uri vha  
tsireledzee, na riṇe ri tsireledzee."



Mulaedza wa Makhulu Gabbie:

"A thi mudededzi, fhedzi zwino ndi fanela u funza vhana vhavhili hayani. Vhana vho<sup>ȝ</sup>the vha <sup>ȝ</sup>oda u fariwa u lingana.


Nga zwenezwo, vhuimo hayani vhu khou tsikeledza vhukuma. Mashudu mavhuya, ri na WiFi i si na mikano."



Mulaedza wa Buhle:

"Nyiledzo ya u tshimbila dzibadani a yo ngo nkwama nga maanda ngauri ndi dzula ndi hayani. Ndi bva fhedzi musi ndi tshi ya tshikoloni kana kerekenei.

Nyiledzo ya u tshimbila dzibadani yo nkwama malugana na uri ndi rwiwa nga muya ndi dzharačani fhedzi."



Mulaedza wa Lwazi:

"Thaidzo khulwane ye ya vha hone ho vha hu ndila ine  
nda dzhena ngayo tshikolo. Ndo vha ndo ɖowela u vha  
na mudededzi phanda hanga.

Zwi a kondanyana u thetshelesa founu kana u ʈalela  
video ya mudededzi."



Akhona u khetha miñwe milaedza ine a ño i shumisa kha mbekanyamushumo yawe. Nga murahu a rekhoda mbekanyamushumo yawe.

"Ri a vusa, ndi nñe Akhona, ndi khou vhiga ndi kamarani yanga ya u edela. Muungo u nga kha ñi sa pfala zwavhuñi!

Namusi ri ño pfa ñdila ine vhabebi, vhadededzi na vhana vha khou sedzana ngayo na nyiledzo ya u tshimbila dzibadani ..."

## —Mbudziso

1. Nwalani zwine haya maipfi a amba zwone: mahayani, maswole a muvhili, u sa vha na mikano.
2. Ndi khaedu ifhio ine Mudededzi Thuli a vha nayo?
3. Ndi ngani Riaz a tshi vhilaela nga mutakalo wawe?
4. Ndi ngani Makhulu Gabbie vho tsikeledzea?
5. Ni nga eletschedza hani Mudededzi Thuli, Riaz, na Makhulu Gabbie?
6. Wanani ndila dzi ḥodaho u vha ḥthanu dzine Red Cross Society ya ri tikedza ngadzo.
7. Muṭa wa haṇu u nga ni tikedza hani hayani nga mushumo waṇu wa tshikolo?
8. Ḥalusani zwivhuya zwivhili zwa u guda hu na mudededzi o imaho phanda haṇu.

---

Heyi nganea yo thewa kha mivhigo ya RX Radio. RX Radio ndi tshiṭitshi tsha radio ya kha inthanethe, ya vhana na yo itelwaho vhana.

RX Radio i hasha i ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.

RX Radio i thusa vhana u amba zwiṭori nga ha mafhungo a ndeme ane a vha kwama.

[Dalelani RX Radio](#)



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

**Title:** U vhiga nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani  
**Author/s:** African Storybook  
**Translator/s:** Tshedza Tlhako  
**Illustrator/s:** Khanyisa Masemola  
**Assurer/s:** Doris Manyamalala  
**Language:** Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:  
BY – Credit must be given to the creator

